



# SLUŽBENE NOVINE

## KANTONA SARAJEVO

Godina XXIII – Broj 35

Četvrtak, 23. augusta 2018. godine  
SARAJEVO

ISSN 1512-7052

### KANTON SARAJEVO

#### Vlada Kantona Sarajevo

Na osnovu člana 138. stav (3) Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/16), Vlada Kantona Sarajevo i Samostalni sindikat kantonalnih državnih službenika i namještenika kao reprezentativni sindikat za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo, zaključuju

#### KOLEKTIVNI UGOVOR

#### ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE KANTONA SARAJEVO

#### I - OPĆE ODREDBE

##### Član 1.

(Ugovorene strane)

Ugovorne strane su:

- (1) Vlada Kantona Sarajevo, kao poslodavac (u daljem tekstu: Vlada),
- (2) Samostalni sindikat kantonalnih državnih službenika i namještenika (u daljem tekstu: Sindikat), kao predstavnik državnih službenika i namještenika u organima državne službe Kantona Sarajevo.

##### Član 2.

(Predmet)

Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kolektivni ugovor) uređuju se prava i obaveze državnih službenika i namještenika u organima državne službe Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: državni službenici i namještenici), koja proizilaze po osnovu rada i važećih propisa koji uređuju radne odnose, plaće i druge naknade državnih službenika i namještenika.

##### Član 3.

(Definicije pojmova korištenih u Kolektivnom ugovoru)

Pojmovi u smislu ovog Kolektivnog ugovora imaju sljedeće značenje:

- a) "organ državne službe" predstavljaju kantonalna ministarstva, kantonalne uprave i kantonalne upravne organizacije; stručne i druge službe organa izvršne i zakonodavne vlasti Kantona, Općinski sud u Sarajevu, Kantonalni sud u Sarajevu, Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo i Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo;

- b) "poslodavac" je Vlada i organi državne službe;
- c) "rukovodilac organa državne službe" je rukovodilac organa uprave, upravne organizacije i druge kantonalne službe i institucije, sudova u Sarajevu, Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i Pravobranilaštva Kantona Sarajevo;
- d) "radno mjesto" je pozicija utvrđena aktom o unutrašnjoj organizaciji organa državne službe na koje se postavlja državni službenik i namještenik za vršenje poslova utvrđenih za to radno mjesto;
- e) "platni razred" predstavlja razvrstavanje radnih mjesta utvrđenih aktom o unutrašnjoj organizaciji organa državne službe u određene pozicije radi određivanja iznosa osnovne plaće državnog službenika i namještenika;
- f) "koeficijent" predstavlja brojčanu vrijednost koja se iskazuje arapskim brojevima za svaku poziciju radnog mjesta koje su razvrstane u platne razrede organa državne službe i služi za utvrđivanje visine osnovne plaće;
- g) "osnovica za obračun plaće" predstavlja novčani iznos u konvertibilnim markama (u daljem tekstu: KM) koji se koristi za određivanje osnovne plaće;
- h) "noćni rad" u smislu ovog kolektivnog ugovora je rad između 22,00 sata i 06,00 sati;
- i) "prekovremeni rad" je rad koji službenik ili namještenik izvrši van redovnog radnog vremena, odnosno preko 40 radnih sati u toku radne sedmice, a na osnovu rješenja rukovodioca organa državne službe;
- j) "mjesečni fond radnih sati" je broj radnih sati koji se dobije množenjem broja radnih dana u jednom mjesecu sa dnevnim radnim vremenom od osam sati;
- k) "rad u turnusima" je rad organizovan radi kontinuiteta izvršavanja poslova i zadataka;
- l) "kontinuitet izvršavanja poslova i zadataka" podrazumijeva poslove i zadatke koji ne mogu biti odgođeni i čije izvršavanje treba obezbijediti neprekidno (rad dežurnih službi);
- m) "pripravnost za rad" je poseban oblik rada, kada državni službenik i namještenik ne mora biti prisutan na radnom mjestu, ali mora biti dostupan radi obavljanja hitnih poslova za poslodavaca iz svoje djelatnosti.

Član 4.

(Opći principi)

- (1) U svim pitanjima iz radnog odnosa koja nisu uređena posebnim propisima ili ovim kolektivnim ugovorom, primjenjuju se odredbe važećeg općeg kolektivnog ugovora za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine.
- (2) Ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno Zakonom o radu, drugim propisima koji definišu radno-pravne odnose u kantonalnim organima, drugim propisima ili pojedinačnim aktima, primjenjuje se za državnog službenika i namještenika najpovoljnije pravo.
- (3) Propisom Vlade i općim aktom rukovodioca organa ne mogu se utvrditi manja prava državnih službenika i namještenika od prava koja su utvrđena ovim kolektivnim ugovorom.

Član 5.

(Obaveza učešća Sindikata u izradi propisa)

- (1) Rukovodilac organa državne službe dužan je sve predacrtne, nacрте i prijedloge propisa i općih akata iz oblasti radno-pravnih odnosa dostaviti Sindikatu na razmatranje i mišljenje.
- (2) Rukovodilac organa državne službe dužan je razmotriti dato mišljenje Sindikata i prihvatiti sugestije za koje se ocijeni da su osnovane.

Član 6.

(Ravnopravnost spolova)

Odredbe ovog kolektivnog ugovora odnose se podjednako na lica muškog i ženskog spola, bez obzira na rod imenice upotrijebljen u tekstu Kolektivnog ugovora.

Član 7.

(Načela primjene Kolektivnog ugovora)

- (1) Ugovorne strane saglasne su da će se zalagati i rukovoditi:
  - a) načelom primjene Kolektivnog ugovora u dobroj vjeri;
  - b) načelom promocije socijalnog partnerstva i kolektivnog pregovaranja;
  - c) načelom mirnog rješavanja sporova.
- (2) Polazeći od konvencije 87. i 98. Međunarodne organizacije rada, ugovorne strane su saglasne da će uvažavati općedruštvenu važnost sindikata i sindikalnog rada zbog:
  - a) veće vjerodostojnosti socijalnog partnerstva i kolektivnog pregovaranja;
  - b) većeg stepena društvene stabilnosti, odgovornosti i kompetentnosti socijalnih partnera;
  - c) razvijanja načela uzajamnosti i odgovornosti državnih službenika i namještenika za unaprjeđenje prava iz radnog odnosa;
  - d) većeg uključivanja državnih službenika i namještenika u odlučivanje o uslovima svog rada i života;
  - e) jačanja demokratske kulture i svijesti o zajedničkoj odgovornosti za opće dobro.
- (3) Radi podsticanja i zaštite slobodnog i nesmetanog sindikalnog organizovanja i djelovanja, ugovorne strane će se zajednički zauzimati za ostvarivanja povoljnog normativnog okvira, u skladu s međunarodnim standardima i komparativnim iskustvima.

II - RADNI ODNOSI, RADNO VRIJEME ODMORI I ODSUSTVA

Član 8.

(Prijem, raspoređivanje i prestanak radnog odnosa)

- (1) Prijem, raspoređivanje i prestanak radnog odnosa državnih službenika i namještenika u organima državne službe vršit će se u skladu sa zakonom i drugim propisima koji uređuju oblast zapošljavanja državnih službenika i namještenika.

- (2) Lice koje traži zaposlenje, kao i lice koje se zaposli, ne može biti stavljeno u nepovoljniji položaj s obzirom na spol, spolno opredjeljenje, bračno stanje, porodične obaveze, starost, invalidnost, trudnoću, jezik, vjeru, političko i drugo mišljenje, nacionalnu pripadnost, socijalno porijeklo, imovno stanje, rođenje, rasu, boju kože, članstvo ili nečlanstvo u političkim strankama i sindikatima, zdravstveni status ili neko drugo lično svojstvo.
- (3) Zabranjena je diskriminacija lica koje traži zaposlenje i državnog službenika i namještenika po svim osnovama diskriminacije propisanim zakonom.

Član 9.

(Probni rad)

- (1) Kada se radi o prvom zapošljavanju u organu državne službe, državni službenik ili namještenik prolazi razdoblje probnoga rada, koje obuhvata vrijeme uvođenja u posao i vrijeme obavljanja dužnosti.
- (2) Ocjenu rada državnog službenika ili namještenika za vrijeme probnog rada, predlaže rukovodilac organizacione jedinice, odnosno ovlaštena osoba koja prati njegov rad u organu državne službe.
- (3) Ocjenjivanje probnog rada državnog službenika ili namještenika vrši rukovodilac organa državne službe.
- (4) Ukoliko je ocjena rada državnog službenika ili namještenika zadovoljavajuća, rukovodilac organa državne službe rješenjem potvrđuje postavljenje državnog službenika, odnosno raspoređivanje namještenika na radno mjesto.
- (5) Ukoliko je ocjena rada državnog službenika ili namještenika nezadovoljavajuća, rukovodilac organa državne službe donosi rješenje o prestanku radnog odnosa u skladu sa zakonom.
- (6) Državnom službeniku ili namješteniku, koji je za vrijeme probnog rada bio odsutan sa rada iz opravdanih razloga (bolest, mobilizacija i sl.), probni rad se produžava za onoliko dana koliko je bio opravdano odsutan.

Član 10.

(Pripravnički staž i stručno osposobljavanje za samostalan rad)

- (1) Organi državne službe mogu planirati i redovno godišnje primati u radni odnos pripravnike radi obavljanja pripravničkog staža, u skladu sa zakonom i u skladu sa Vladinim programom prijema pripravnika.
- (2) Stručni kadrovi mogu se primiti na stručno osposobljavanje radi polaganja pripravničkog, odnosno stručnog ispita, bez zasnivanja radnog odnosa u skladu sa zakonom.
- (3) Ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa zaključuje se u pisanom obliku, a stručno osposobljavanje može trajati onoliko koliko traje pripravnički staž.

Član 11.

(Ostvarivanje prava iz radnog odnosa)

Prava iz radnog odnosa državni službenik i namještenik ostvaruje u organu državne službe u koji je primljen u radni odnos, u skladu sa zakonom, ovim kolektivnim ugovorom i općim aktima organa državne službe.

Član 12.

(Odmor u toku rada)

Odmor u toku radnog vremena koristi se u skladu sa zakonom, posebnim propisom Vlade i pravilnikom o radu.

Član 13.

(Dnevni i sedmični odmor)

- (1) Državni službenik i namještenik ima pravo na odmor između dva uzastopna radna dana (dnevni odmor) u trajanju od najmanje 12 sati neprekidno.

- (2) Državni službenik i namještenik ima pravo na sedmični odmor u trajanju od najmanje 24 sata neprekidno, a ako je potrebno da državni službenik i namještenik radi na dan sedmičnog odmora, mora mu se osigurati korištenje jednog dana u periodu određenom prema dogovoru rukovodioca organa i državnog službenika i namještenika, koji ne može biti duži od dvije sedmice.
- (3) Od državnog službenika i namještenika se može tražiti da radi na dan svog sedmičnog odmora samo u slučaju više sile, vanrednog povećanja obima posla, kao i u drugim slučajevima utvrđenim pravilnikom o radu.

Član 14.  
(Godišnji odmor)

- (1) Dužinu i vrijeme korištenja godišnjeg odmora utvrđuje rukovodilac organa državne službe u skladu sa zakonom, ovim ugovorom i pravilnikom o radu.
- (2) Pri utvrđivanju trajanja godišnjeg odmora smatra se da je radno vrijeme raspoređeno na pet radnih dana.
- (3) U trajanje godišnjeg odmora ne uračunava se vrijeme privremene spriječenosti za rad, vrijeme praznika u koje se ne radi, subote i nedjelje, kao i drugo vrijeme odsustvovanja sa rada koje se radniku priznaje u staž osiguranja.

Član 15.  
(Sticanje prava na godišnji odmor)

- (1) Državni službenik i namještenik koji se prvi put zaposli ili koji ima prekid rada između dva radna odnosa duži od 15 dana, stiče pravo na godišnji odmor nakon šest mjeseci neprekidnog rada.
- (2) Državni službenik i namještenik, koji u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao radni odnos nema izvršenih šest mjeseci neprekidnog rada, ima pravo na dva dana godišnjeg odmora za svaki izvršeni mjesec rada.
- (3) U slučaju prestanka radnog odnosa, poslodavac je dužan državnom službeniku i namješteniku koji nije iskoristio cijeli ili dio godišnjeg odmora isplatiti naknadu umjesto korištenja godišnjeg odmora u iznosu koji bi primio da je koristio cijeli, odnosno preostali dio godišnjeg odmora, ako godišnji odmor ili njegov dio nije iskoristio krivicom poslodavca.

Član 16.  
(Kriteriji za korištenje godišnjeg odmora)

- (1) Godišnji odmor od 20 radnih dana se uvećava, s tim da ukupno trajanje godišnjeg odmora ne može biti duže od 36 radnih dana, prema slijedećim kriterijima:
- a) Po osnovu radnog staža:
- 1) za svake tri godine radnog staža . . . . . jedan dan.
- b) Po osnovu složenosti poslova:
- 1) državnim službenicima . . . . . četiri dana,
  - 2) namještenicima koji obavljaju poslove više i VKV stručne spreme . . . . . tri dana,
  - 3) namještenicima koji obavljaju poslove srednje i KV stručne spreme. . . . . dva dana,
  - 4) ostalim namještenicima . . . . . jedan dan.
- c) Po osnovu uvjeta rada:
- 1) rad na poslovima sa otežanim uvjetima rada. . . . . tri dana,
  - 2) rad u smjenama . . . . . dva dana.
- d) Po osnovu socijalnih i zdravstvenih uvjeta rada:
- 1) roditelju ili staratelju sa djetetom do sedam godina . . . . . jedan dan za svako dijete,
  - 2) samohranom roditelju ili staratelju sa djetetom do deset godina dva dana za svako dijete,
  - 3) samohranom roditelju ili staratelju sa hendikepiranim djetetom . . . . . dva dana za svako dijete,
  - 4) osobi sa invaliditetom. . . . . dva dana.

- e) Po osnovu rezultata rada:
- 1) za uspješne rezultate rada. . . . . jedan dan,
  - 2) za naročito uspješne rezultate rada . . . dva dana.

Član 17.

(Trajanje godišnjeg odmora preko 30 radnih dana)

Državni službenik i namještenik, koji najmanje 30% radnog vremena radi na poslovima na kojima se uz primjenu mjera zaštite na radu nije moguće zaštititi od štetnih uticaja ima pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje 30 radnih dana, a najviše do 45 radnih dana, u skladu sa važećim propisima.

Član 18.

(Rješenje o godišnjem odmoru)

- (1) Na osnovu plana korištenja godišnjeg odmora, rukovodilac organa državne službe donosi rješenje i uručuje ga državnom službeniku i namješteniku najkasnije 7 dana prije početka korištenja godišnjeg odmora.
- (2) Državnom službeniku i namješteniku može se omogućiti da godišnji odmor koristi u dva dijela, ako on to zahtijeva, u skladu sa zakonom.

Član 19.

(Jedan dan godišnjeg odmora)

Državni službenik i namještenik ima pravo koristiti jedan dan godišnjeg odmora u vrijeme koje sam odredi, ali je dužan o tome obavijestiti rukovodioca organa državne službe, najkasnije tri dana prije njegovog korištenja.

Član 20.

(Prekid godišnjeg odmora)

- (1) Korištenje godišnjeg odmora može se privremeno prekinuti na zahtjev rukovodioca organa državne službe u slučaju kada je to neophodno radi izvršenja neodložnih službenih poslova.
- (2) U slučaju iz stava (1) ovog člana, državni službenici i namještenici imaju pravo na nadoknadu stvarnih troškova nastalih prekidom korištenja godišnjeg odmora, čija se visina dokazuje se odgovarajućim dokazima.
- (3) Nakon prestanka okonosti koje su dovele do prekida korištenja godišnjeg odmora, državni službenik i namještenik nastavlja korištenje prekinutog godišnjeg odmora, ali može tražiti da mu se omogući da preostali dio godišnjeg odmora koristi u drugom periodu, o čemu rukovodilac organa državne službe donosi rješenje.

Član 21.

(Plaćeno odsustvo)

Državni službenik i namještenik ima pravo na odsustvo uz naknadu plaće (plaćeno odsustvo) do sedam radnih dana u kalendarskoj godini u slijedećim slučajevima: rođenja djeteta, teže bolesti ili smrti člana obitelji, odnosno domaćinstva, selidbe, dobrovoljnog davanja krvi i u drugim sličnim slučajevima, što se određuje pravilnikom o radu.

Član 22.

(Druga plaćena odsustva)

- (1) Državni službenik i namještenik ima pravo na plaćeno odsustvo sa rada u trajanju od pet radnih dana u jednoj kalendarskoj godini za pripremanje i polaganje stručnog ispita ili drugog ispita koji predstavlja uslov za obavljanje poslova radnog mjesta na koje je državni službenik ili namještenik raspoređen kao i za potrebe sindikalnog rada.
- (2) Državni službenik i namještenik ima pravo na plaćeno odsustvo sa rada u trajanju od dva dana u jednoj kalendarskoj godini radi zadovoljavanja vjerskih odnosno tradicijskih potreba, ako zakonom nije drugačije određeno.
- (3) Državni službenik i namještenik ima pravo na dva dana plaćenog odsustva za svako dobrovoljno darivanje krvi.

- (4) Državni službenik ili namještenik, za vrijeme obrazovanja ili stručnog osposobljavanja ili usavršavanja, isključivo za potrebe poslodavca kod kojeg je zaposlen, ima pravo na plaćeno odsustvo u trajanju koliko traje obrazovanje ili stručno osposobljavanje ili usavršavanje, u skladu sa pravilnikom o radu.
- (5) Državni službenik ili namještenik koji je predsjednik ili član Sindikata ima pravo na plaćeno odsustvo za vrijeme trajanja pregovora oko zaključivanja kolektivnog ugovora, odnosno i u drugim slučajevima ukoliko se odazove na poziv za sastanak resornog ministarstva ili Vlade Kantona, ukoliko se sastanak održava u radno vrijeme.

Član 23.

(Neplaćeno odsustvo)

- (1) Državnom službeniku ili namješteniku može se odobriti neplaćeno odsustvo sa rada do 30 dana, pod uslovima i na način propisan zakonom i pravilnikom o radu, u sljedećim slučajevima:
  - a) za pripremanje i polaganje ispita,
  - b) za sudjelovanje u stručnim seminarima,
  - d) za sindikalne aktivnosti u trajanju od jedan radni dan u mjesecu,
  - e) za gradnju i popravku kuće ili stana,
  - f) za njegu člana porodice,
  - g) za sudjelovanje na kulturnim, sportskim susretima i drugim sličnim slučajevima.
- (2) Državni službenik i namještenik ima pravo na neplaćeno odsustvo sa rada u trajanju od dva dana u jednoj kalendarskoj godini radi zadovoljavanja vjerskih odnosno tradicijskih potreba, ako zakonom nije drugačije određeno.
- (3) Odsustvo iz stava (1) ovog člana za pojedine slučajeve bliže će se urediti pravilnikom o radu.
- (4) Za vrijeme korištenja neplaćenog odsustva državnom službeniku i namješteniku prava iz radnog odnosa miruju.
- (5) Neplaćeno odsustvo u trajanju dužem od 30 dana može se odobriti u skladu sa zakonom.

Član 24.

(Stručno usavršavanje i edukacija)

- (1) Organ državne službe će, u okviru svojih mogućnosti i potreba državne službe, državnog službenika i namještenika uputiti na stručno usavršavanje, školovanje ili specijalizaciju, kao i na prisustvo organizovanim seminarima, savjetovanjima, kursovima i drugim vidovima stručnog usavršavanja i obuke potrebne za rad na radnom mjestu.
- (2) Državni službenik ili namještenik, koji se upućuje na školovanje, stručno osposobljavanje ili usavršavanje, isključivo za potrebe organa državne službe u kojem radi, ima pravo na plaćeno odsustvo u trajanju do jedne godine, a način korištenja ovog prava utvrdit će se pravilnikom o radu.

Član 25.

(Kriteriji za proglašavanje državnog službenika i namještenika prekobrojnim)

- (1) Rukovodilac organa državne službe proglašava državnog službenika i namještenika prekobrojnim u skladu sa zakonom, a prema redosljedju koji se utvrdi Listom prioriteta za rješavanje njihovog radnopravnog statusa (u daljem tekstu: Lista).
- (2) Listu utvrđuje rukovodilac organa državne službe prije donošenja rješenja o prekobrojnosti državnog službenika ili namještenika, polazeći od sljedećih kriterija:
  - a) ukupan staž osiguranja,
  - b) ocjena rada - radni doprinos i dosadašnji rad na sistematizovanom radnom mjestu,
  - c) disciplinska i materijalna odgovornost,

- d) učešće u odbrani Bosne i Hercegovine i član porodice šehida i poginulog borca i ratni vojni invalidi - pravo po osnovu Zakona o dopunskim pravima boraca - branitelja Bosne i Hercegovine,
  - e) socijalni status i invalidnost,
  - f) zdravstveno stanje,
  - g) status civilne žrtve rata.
- (3) Kriteriji iz stava (2) ovog člana sa brojem bodova su sastavni dio ovog kolektivnog ugovora i čine njegov sastavni dio.
  - (4) Na Listu se uvrštavaju svi državni službenici ili namještenici istog stepena stručne spreme zaposleni u organu državne službe.
  - (5) Rukovodilac organa državne službe dužan je, prije donošenja Liste i rješenja o prekobrojnosti, razmotriti mišljenje Sindikata i odgovor po tom mišljenju dostaviti u pismenom obliku Sindikatu.
  - (6) Državnom službeniku i namješteniku, koji je proglašen prekobrojnim, a koji se ne može rasporediti na druge poslove u skladu sa zakonom, prestaje radni odnos i ima pravo na otpremninu u skladu sa zakonom i ovim kolektivnim ugovorom.

III - ZAŠTITA DOSTOJANSTVA DRŽAVNIH  
SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Član 26.

(Zaštita od diskriminacije)

Rukovodilac organa državne službe dužan je zaštititi lice koje traži zaposlenje i državnog službenika i namještenika od diskriminacije iz člana 8. Zakona o radu u odnosu na:

- a) uvjete internog premještanja i unapređenja,
- b) uvjete rada i sva prava iz radnog odnosa,
- c) obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje,
- d) napredovanje u poslu i
- e) prestanak radnog odnosa u organu državne službe.

Član 27.

(Obaveze rukovodioca organa državne službe u zaštiti dostojanstva)

- (1) Rukovodilac organa državne službe dužan je, za vrijeme obavljanja poslova, štiti dostojanstvo državnog službenika i namještenika tako da mu osigura uslove rada u kojima neće biti izložen uznemiravanju po bilo kom osnovu, od nadređenih, saradnika i osoba sa kojima redovno dolazi u kontakt u obavljanju svojih poslova.
- (2) Rukovodilac organa državne službe je dužan državnom službeniku i namješteniku osigurati zaštitu od fizičkog i nefizičkog uznemiravanja na radnom mjestu od strane jedne ili skupine osoba, kojim se on sistematski psihički zlostavlja i ponižava, s ciljem ugrožavanja njegovog ugleda, časti, dostojanstva, integriteta, degradacije radnih uvjeta ili profesionalnog statusa (mobing).
- (3) Ponašanje kojim se narušava dostojanstvo državnog službenika i namještenika smatra se i namjerno ili nehatno ponašanje koje uključuje ogovaranje, širenje glasina ili kleveta o drugome, uvrede, prijetnje, psovke, omalovažavanje, namjerno uskraćivanje informacija potrebnih za rad, odbijanje saradnje prilikom obavljanja zajedničkog posla i sl.

Član 28.

(Postupak zaštite dostojanstva-medijacija)

- (1) Postupak zaštite dostojanstva državnog službenika i namještenika pokreće se podnošenjem pisanog zahtjeva/žalbe za zaštitu rukovodiocu organa državne službe ili medijatoru državne službe, u roku od 15 dana od dana saznanja za diskriminaciju, uznemiravanje i nasilje na radu iz člana 9. Zakona o radu, odnosno članu 27. ovog kolektivnog ugovora.

- (2) Medijator državne službe koji neposredno primi pisani zahtjev/žalbu državnog službenika i namještenika za rješavanje pitanja koja se odnose na radno-pravni status, dužan je postupiti u skladu sa članom 5. Uredbe o medijatorima državne službe u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 10/17).
- (3) Rukovodilac organa državne službe dužan je, prije dostavljanja žalbe drugostepenom organu, zatražiti mišljenje medijatora, u svim slučajevima kada državni službenik odnosno namještenik podnesu žalbu na rješenje kojim se rješava pitanje koje se odnosi na njihov radno-pravni status.
- (4) Rukovodilac organa državne službe dužan je pribaviti mišljenje medijatora, na zahtjev sindikata zbog povrede prava utvrđenih pravilnikom o radu i pravilnikom o plaćama i naknadama u organima državne službe, zbog neusaglašenosti sa zakonom i kolektivnim ugovorom.

Član 29.

(Mjere u postupku zaštite dostojanstva)

- (1) Ako rukovodilac organa državne službe utvrdi da je zahtjev za zaštitu odnosno žalba opravdana, dužan je preduzeti mjere radi otklanjanja neželjenih ponašanja, kao što su:
  - a) pismeno obavijestiti medijatora radi pokušaja mirnog rješenja spora,
  - b) ukoliko ne dođe do mirnog rješenja spora putem postupka medijacije, rukovodilac je dužan donijeti rješenje o pokretanju disciplinskog postupka u skladu sa članom 37. stav (1) Uredbe o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 52/16).

IV - ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU

Član 30.

(Osiguranje uvjeta za zdravlje i sigurnost na radu)

- (1) Rukovodilac organa državne službe dužan je osigurati nužne uvjete za zdravlje i sigurnost državnih službenika i namještenika na radu.
- (2) Rukovodilac organa državne službe, na zahtjev Sindikata, preduzeće donošenje potrebnih mjera za zaštitu državnih službenika i namještenika, uključujući i njihovo osposobljavanje za siguran rad i prevenciju zdravlja.
- (3) Državni službenik i namještenik ima pravo da odbije da radi ako mu neposredno prijete opasnost po život i zdravlje zbog toga što nisu provedene mjere zaštite predviđene propisima o sigurnosti i zdravlju na radu i o tome je dužan odmah obavijestiti poslodavca i nadležnu inspekciju rada.
- (4) Državni službenik i namještenik, koji odbije da radi iz razloga navedenih u stavu (3) ovog člana, ima pravo na naknadu plaće kao da je radio, a za vrijeme dok se ne provedu propisane mjere predviđene propisima o sigurnosti i zdravlju na radu i drugim propisima, ako za to vrijeme nije raspoređen na druge odgovarajuće poslove.
- (5) Rukovodilac organa državne službe dužan je ugovoriti kolektivno osiguranje državnih službenika i namještenika za slučajeve povrede na radu, u skladu sa zakonom.

Član 31.

(Poslovi s posebnim uslovima rada)

Pravilnikom o radu ili posebnim pravilnikom o zaštiti na radu utvrđuju se poslovi sa posebnim uslovima rada i rokovi za vršenje periodičnih zdravstvenih ljekarskih pregleda, u skladu sa zakonom.

Član 32.

(Posebna zaštita žena i roditeljstva)

Državni službenik i namještenik - žena - majka, odnosno državni službenik i namještenik - otac djeteta, ima pravo na

posebnu zaštitu u skladu sa Zakonom o radu, ako to pitanje nije povoljnije regulisano posebnim zakonom i ako to pravo ne koristi drugi bračni drug.

Član 33.

(Pravo na osiguranje od posljedica nesretnog slučaja)

- (1) Državni službenik i namještenik ima pravo na osiguranje od posljedica nesretnog slučaja sa uključenim rizikom od prirodne smrti za vrijeme trajanja radnog odnosa u organima državne službe.
- (2) Visina osiguranja po ovoj osnovi određuje se prema polici osiguranja od posljedica nesretnog slučaja odnosno polici osiguranja od prirodne smrti.
- (3) Ugovor o osiguranju sa odgovarajućom osiguravajućom kućom zaključuje rukovodilac organa državne službe za sve državne službenike i namještenike zaposlene u tom organu državne službe.

V - PLAĆE I NAKNADE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Član 34.

(Prava na novčana primanja)

Državni službenici i namještenici ostvaruju pravo na plaće, naknade i druga materijalna primanja na radu i po osnovu rada u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima i kolektivnim ugovorom.

Član 35.

(Budžetsko osiguranje sredstava za plaće, naknade i druga materijalna primanja)

Finansijska sredstva za plaće, naknade i druga materijalna primanja državnih službenika i namještenika u organima državne službe planiraju se i osiguravaju u Budžetu Kantona Sarajevo.

Član 36.

(Načelo za utvrđivanje plaće)

Pri određivanju iznosa plaće i naknada za državne službenike i namještenike poštivat će se načelo - ista plaća za isto radno mjesto.

Član 37.

(Osnovna plaća)

- (1) Osnovna plaća utvrđuje se u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo.
- (2) Dogovorena osnovica za obračun plaća ne može biti manja u odnosu na druge budžetske korisnike budžeta Kantona Sarajevo, a odredba iz ovog stava počat će se primjenjivati od usvajanja budžeta za narednu 2019. godinu.
- (3) Osnovica za obračun plaće, u pravilu, dogovara se prije usvajanje nacrtu budžeta na Vladi.
- (4) Ukoliko se ne postigne dogovor oko utvrđivanja osnovice za obračun plaće za naredni period, na snazi ostaje dogovorena utvrđena osnovica iz prethodnog perioda. Ovako utvrđena osnovica primjenjuje se za naredni period ili do postizanja novog sporazuma.

Član 38.

(Najniža plaća)

- (1) Osnovna plaća ne može biti manja od 70% od prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), prema posljednjem objavljenom statističkom podatku.
- (2) Ukoliko osnovna plaća propisana Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo bude manja od 70% od prosječne plaće, državnim službeniku i namješteniku će se isplatiti plaća u navedenom postotku.
- (3) Usklađivanje najniže plaće vrši se u skladu sa zakonom.

Član 39.

(Vrijeme utvrđivanja osnovice za obračun plaće)

- (1) Osnovica iz člana 37. ovog kolektivnog ugovora utvrđuje se u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo za svaku budžetsku godinu ili odlukom o privremenom finansiranju i primjenjuje se od 01.01. za svaku narednu godinu.
- (2) Ukoliko se Vlada i Sindikat ne dogovore o osnovici, ranije dogovorena osnovica ostaje na snazi do dogovora Vlade i Sindikata, a najduže 90 dana.

Član 40.

(Plaća državnog službenika i namještenika)

- (1) Plaća državnih službenika i namještenika utvrđuje se Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo.
- (2) Ukoliko državni službenik i namještenik radi sa nepunim radnim vremenom, u skladu sa posebnim zakonom ili drugim propisom, odredit će se plaća srazmjerno vremenu provedenom na radu.
- (3) Rukovodilac organa državne službe će, na prijedlog neposrednog rukovodioca, donijeti rješenje kojim se osnovna plaća državnog službenika i namještenika uvećava za procenat do 20 %, za period u kome, pored poslova svog radnog mjesta, privremeno obavlja i poslove drugog radnog mjesta.
- (4) Plaća iz stava (1) ovog člana utvrđuje se rješenjem koje donosi rukovodilac organa državne službe.

Član 41.

(Dio plaće za prekovremeni rad, rad noćnu, za rad na dan sedmičnog odmora, za rad u dane praznika koji su po zakonu državni praznici)

- (1) Državni službenik i namještenik ima pravo na uvećanje osnovne plaće za poslove i radne zadatke koje obavlja po pismenom nalogu rukovodioca organa državne službe:
  - a) za prekovremeni rad 50%,
  - b) za rad noću 35%,
  - c) za rad u dane sedmičnog odmora 30%,
  - d) za rad u dane praznika koji su po zakonu državni praznici 50%.
- (2) Uvećanja iz stava (1) ovog člana se međusobno ne isključuju.
- (3) Uvećanje plaće iz stava (1) ovog člana obračunava se od osnovne plaće bez dijela plaće po osnovu penzijskog staža (staža osiguranja) i čini sastavni dio plaće.
- (4) Državni službenik čiji je rad rasporedom rada organizovan u turnusima - smjenama nema pravo na naknadu za rad u dane sedmičnog odmora (subota i nedjelja), već za rad u dane svog sedmičnog odmora.

Član 42.

(Uvećanje plaće po osnovu posebnih uslova rada)

- (1) Po osnovu posebnih uslova rada osnovna plaća uvećava se za:
  - a) inspektora, glavnog inspektora i direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove od 20% do 30%, od osnovne plaće;
  - b) Zbog posebnih uslova rada, težine i prirode posla i odgovornosti za obavljanje poslova vatrogastva iz člana 68. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastva za straješine profesionalne vatrogasne jedinice, njihove zamjenike i vatrogasce u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo 30% od osnovne plaće, a ostali službenici i namještenici na poslovima u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo do 20% od osnovne plaće;
  - c) za ostale poslove koji se vrše pod posebnim uslovima rada određenim posebnim zakonom dodatak na plaću se određuje u skladu s tim zakonom.

- (2) Uvećanje plaće iz stava (1) ovog člana obračunava se na osnovnu plaću bez dijela plaće po osnovu radnog staža i čini sastavni dio plaće.
- (3) Uvećanje osnovne plaće po osnovu posebnih uslova rada iz stava (1) ovog člana utvrđuje se u pravilniku o plaćama i naknadama organa državne službe, u skladu sa kriterijima utvrđenim kolektivnim ugovorom, zakonom i drugim propisima.
- (4) Uvećanja plaće po osnovu posebnih uslova rada i uvećanja plaće iz člana 41. ovog ugovora se međusobno ne isključuju.

Član 43.

(Uvećanje plaće po osnovu minulog rada)

Osnovna plaća se povećava za 0,6% (minuli rad) za svaku započetu godinu staža osiguranja, s tim da ukupno povećanje ne može biti veće od 20%.

Član 44.

(Povećanje troškova života)

U slučaju povećanja indeksa potrošačkih cijena mjerenih od strane Federalnog zavoda za statistiku, većih od 5% osnovica za utvrđivanje plaća može se utvrđivati i mjesečno.

Član 45.

(Obračun i isplata plaće)

- (1) Plaća se obračunava za jedan mjesec unatrag, a isplaćuje za prethodni mjesec u skladu sa Zakonom o radu i u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo i od jedne do druge isplate plaće ne može proći više od 30 dana.
- (2) Plaća iz stava (1) ovog člana utvrđuje se rješenjem koje donosi rukovodilac organa državne službe, a sadrži: lične podatke državnog službenika i namještenika, radno mjesto na koje je postavljen, platni razred i sve elemente koji su uzeti u obzir za utvrđivanje visine plaće.
- (3) Podaci o plaćama državnih službenika i namještenika su javni.
- (4) Sve izmjene u visini plaće vrše se rješenjem kojeg donosi rukovodilac organa državne službe.

Član 46.

(Plaća pripravnika)

- (1) Plaća pripravnika visoke, više i srednje stručne spreme u organu državne službe utvrđuje se u iznosu, i to:
  - a) za visoku školsku spremu u iznosu 80% od početne osnovne plaće utvrđene za radno mjesto stručnog saradnika;
  - b) za višu školsku spremu u iznosu 80% od početne osnovne plaće utvrđene za radno mjesto samostalnog referenta;
  - c) za srednju stručnu spremu u iznosu 80% od početne osnovne plaće utvrđene za radno mjesto referenta.
- (2) Početna osnovna plaća iz stava (1) ovog člana predstavlja samo iznos plaće bez dijela plaće po osnovu penzijskog staža.

Član 47.

(Visina naknade za lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa)

- (1) Lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa visoke, više i srednje stručne spreme u organu državne službe imaju pravo na naknadu, i to:
  - a) za visoku školsku spremu u iznosu 35% od osnovne plaće stručnog saradnika;
  - b) za višu školsku spremu u iznosu 35% od osnovne plaće samostalnog referenta;
  - c) za srednju stručnu spremu u iznosu 35% od osnovne plaće referenta.
- (2) Visina naknade iz stava (1) ovog člana određuje se od osnovne plaće odgovarajuće školske spreme.

Član 48.

(Naknada za ishranu tokom rada)

- (1) Državni službenik i namještenik ima pravo na novčanu naknadu za ishranu u toku rada (topli obrok), u visini 1% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine po zadnjem objavljenom statističkom podatku.
- (2) Naknada iz stava (1) ovog člana neće se obračunavati za vrijeme odsutnosti s posla po osnovu službenog puta, bolovanja, godišnjeg odmora, plaćenog ili neplaćenog dopusta.

Član 49.

(Regres za godišnji odmor)

- (1) Državni službenik i namještenik ima pravo na naknadu na ime regresa za korištenje godišnjeg odmora u visini 50% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine po zadnjem objavljenom statističkom podatku.
- (2) Pravo na regres iz stava (1) ovog člana ima svaki državni službenik i namještenik, koji u toku tekuće kalendarske godine ima pravo na godišnji odmor.

Član 50.

(Naknada za bolovanje)

- (1) Državni službenik i namještenik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad (bolovanje) do 42 kalendarska dana u visini njegove neto plaće iz prethodnog mjeseca.
- (2) Naknada plaće za bolovanje preko 42 dana iz stava (1) ovog člana ostvaruje se prema propisu Federacije Bosne i Hercegovine kojim se utvrđuje naknada za ovo bolovanje, s tim da razliku do pune plate isplaćuje organ državne službe.

Član 51.

(Naknada za godišnji odmor)

Državni službenik i namještenik za vrijeme godišnjeg odmora, u dužini do 36 radnih dana, ima pravo naknade u visini svoje neto plaće iz prethodnog mjeseca, u skladu s kolektivnim ugovorom i pravilnikom.

Član 52.

(Naknada za porodiljski dopust)

Državni službenik i namještenik, za vrijeme porodiljskog dopusta, ima pravo na naknadu plaće prema propisima Kantona kojim se uređuje ova oblast, prema mjestu uplate doprinosa, s tim da razliku do visine pune plaće uplaćuje organ državne službe u kojem se taj državni službenik ili namještenik nalazi u radnom odnosu.

Član 53.

(Naknada za službeno putovanje)

Državni službenik i namještenik imaju pravo na naknadu za troškove službenog putovanja na području Bosne i Hercegovine, kao i za putovanja u inostranstvo, na koje se upućuju na izvršenje službenog zadatka, u skladu sa uredbom Vlade.

Član 54.

(Naknada za prijevoz na posao i s posla)

- (1) Državnom službeniku i namješteniku kome nije organizovan službeni prijevoz na posao i s posla, a čije je mjesto stanovanja od mjesta rada udaljeno najmanje dva (2) km, pripada naknada za troškove prijevoza u visini mjesečne karte gradskog, prigradskog i međugradskog saobraćaja.
- (2) U međugradski saobraćaj spadaju mjesta koja su udaljena od mjesta rada do 70 km.

Član 55.

(Naknada za slučaj povrede na radu, teške bolesti i invalidnosti)

U slučaju povrede na radu, teške bolesti ili invalidnosti državnog službenika ili namještenika ili člana njegove uže

porodice iz člana 56. stav (2) ovog Kolektivnog ugovora isplaćuje se jednokratna novčana pomoć u visini od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine, prema zadnjem objavljenom statističkom podatku.

Član 56.

(Naknada za slučaj smrti)

- (1) U slučaju smrti državnog službenika, odnosno namještenika njegovoj porodici se isplaćuju troškovi sahrane u visini od četiri prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine prema zadnjem objavljenom statističkom podatku.
- (2) Članom uže porodice državnog službenika ili namještenika, u smislu stava (1) ovog člana smatraju se:
  - a) bračni i vanbračni drug ako žive u zajedničkom domaćinstvu;
  - b) dijete (bračno, vanbračno, usvojeno, pastorče i dijete bez roditelja uzeto na izdržavanje do 18 godina odnosno do 26 godina starosti, ako se nalaze na redovnom školovanju i nisu u radnom odnosu, a djeca nesposobna za rad bez obzira na starosnu dob);
  - c) roditelji (otac, majka, očuh, maćeha i usvojitelji);
  - d) braća i sestre bez roditelja do 18 odnosno do 26 godina starosti ako se nalaze na redovnom školovanju i nemaju drugih prihoda već ih korisnik naknade stvarno izdržava ili je obaveza njihovog izdržavanja zakonom utvrđena, a ako su nesposobni za rad, bez obzira na starosnu dob, pod uvjetom da s njima živi u zajedničkom domaćinstvu;
  - e) unučad ako nemaju roditelja i žive u zajedničkom domaćinstvu s državnim službenikom ili namještenikom.
- (3) Naknada iz stava (1) ovog člana isplaćuje se i u slučaju smrti člana uže porodice državnog službenika ili namještenika iz stava (2) ovog člana.
- (4) Ukoliko u organu državne službe istog nivoa vlasti rade dva ili više članova uže porodice porodice, troškovi sahrane iz stava (1) ovog člana se isplaćuju samo jednom zaposlenom članu uže porodice.

Član 57.

(Pripravnost za rad)

- (1) Radnim vremenom ne smatra se vrijeme u kojem je državni službenik i namještenik pripravan odazvati se pozivu poslodavca za obavljanje poslova, ako se ukaže takva potreba.
- (2) Vrijeme pripravnosti za rad i visina naknade za vrijeme pripravnosti uređuje se pravilnikom o radu i pravilnikom o plaćama i naknadama.

Član 58.

(Naknada za slučaj prekobrojnosti državnog službenika i namještenika)

- (1) U slučaju prestanka radnog odnosa državnog službenika i namještenika zbog prekobrojnosti, taj državni službenik odnosno namještenik ima pravo na naknadu u iznosu i to:
  - a) za radni staž do 10 godina naknada iznosi tri neto plaće državnog službenika odnosno namještenika,
  - b) za radni staž od 11 do 30 godina naknada iznosi šest neto plaća državnog službenika odnosno namještenika,
  - c) za radni staž preko 30 godina naknada iznosi deset neto plaća državnog službenika odnosno namještenika.
- (2) Pod neto plaćom iz stava (1) ovog člana, podrazumijeva se plaća koju je radnik ostvario u posljednjem mjesecu prije proglašenja prekobrojnim.
- (3) Naknada se isplaćuje posljednjeg dana rada u organu državne službe.

Član 59.

(Otpremnina prilikom odlaska u penziju)

- (1) Državni službenik i namještenik ima pravo na otpremninu prilikom odlaska u penziju u visini svojih pet ostvarenih prosječnih neto plaća isplaćenih u prethodnih pet mjeseci.
- (2) Otpremnina se isplaćuje uz isplatu zadnje pripadajuće plaće.

Član 60.

(Naknada plaće za vrijeme rada sa polovinom punog radnog vremena uposlenika - roditelja teže hendikepiranog djeteta)

- (1) Jedan od roditelja djeteta sa težim smetnjama u razvoju (teže hendikepiranog djeteta) ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena, u slučaju da se radi o samohranom roditelju ili da su oba roditelja zaposlena, pod uvjetom da dijete nije smješteno u ustanovu socijalno - zdravstvenog zbrinjavanja, na osnovu nalaza nadležne zdravstvene ustanove.
- (2) Roditelju, koji koristi pravo iz stava 1. ovog člana, pripada pravo na naknadu plaće, u skladu sa zakonom.
- (3) Roditelju koji koristi pravo iz stava 1. ovog člana, ne može se narediti da radi noću, prekovremeno i ne može mu se promijeniti mjesto rada, ako za to nije dao svoj pisani pristanak.

Član 61.

(Naknada za rad u komisijama)

- (1) Članovi komisija koje se formiraju na osnovu rješenja Vlade odnosno rukovodioca organa državne službe, imaju pravo na maksimalnu mjesečnu naknadu za rad u komisijama do visine jedne i pol (1,5) osnovice iz člana 5. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo.
- (2) Odlukom Vlade reguliše se način i uslovi obrazovanja komisija i način ostvarivanja naknade, a tačan iznos odnosno visinu naknade za rad svojim aktom utvrđuje Vlada, odnosno rukovodilac organa državne službe, za svaku pojedinačnu komisiju.
- (3) Naknade za rad u komisijama iz stava (1) ovog člana, a koje se finansiraju od uplata fizičkih ili pravnih lica, ne ulaze u ograničenje iz stava (1) ovog člana.

VI - ZAŠTITA PRAVA

Član 62.

(Donošenje rješenja i drugih akata)

Rješenja i drugi pojedinačni akti koji se odnose na ostvarivanje prava, obaveza i odgovornosti državnih službenika i namještenika obavezno se dostavljaju, u pismenom obliku s obrazloženjem i poukom o pravnom lijeku, državnom službeniku i namješteniku službeniku na koga se odnose, u rokovima određenim zakonom.

Član 63.

(Prednost pri zapošljavanju)

Državni službenik i namještenik, za čijim je radom prestala potreba u organu državne službe, ima u roku do godine dana od dana prestanka radnog odnosa, prvenstvo u ponovnom prijemu u radni odnos, ako se u tom vremenu ukaže potreba za obavljanje poslova čiji je obim bio smanjen ili su bili ukinuti, u skladu sa stručnom spremom koja se traži.

Član 64.

(Nemogućnost prestanka radnog odnosa)

Državnom službeniku i namješteniku ne može prestati radni odnos bez njegove krivice, ukoliko mu nedostaje najviše pet godina do ostvarenja uslova za pensionisanje.

Član 65.

(Promijenjena radna sposobnost)

- (1) U slučaju promijenjene radne sposobnosti zbog profesionalne bolesti, povrede na radu i invaliditeta državnog službenika ili

namještenika, osigurava se lakši posao bez smanjenja plaće koju je ostvarivao prije nastupanja navedenih okolnosti.

- (2) Državnom službeniku ili namješteniku, koji radi skraćeno vrijeme zbog razloga navedenih u stavu (1) ovog člana, isplaćuje se puna plaća koju bi ostvario za puno radno vrijeme na radnom mjestu na koje je raspoređen.

Član 66.

(Informisanje Sindikata)

Poslodavac, na zahtjev Sindikata, informiše Sindikat o pitanjima koja utiču na njihove interese iz radnog odnosa, a odnose se naročito na:

- a) kretanje i promjene u plaćama;
- b) zaštitu na radu i mjere za poboljšanje uvjeta rada;
- c) druga pitanja važna za prava i interese zaposlenika iz radnog odnosa.

Član 67.

(Konsultacije sa Sindikatom)

- (1) Rukovodilac organa državne službe dužan je sve prednacrtje i nacrtje propisa i općih akata iz oblasti radno-pravnih odnosa dostaviti Sindikatu na razmatranje i mišljenje.
- (2) Rukovodilac organa državne službe dužan je razmotriti dato mišljenje Sindikata i prihvatiti sugestije za koje se ocijeni da su osnovane.

Član 68.

(Saglasnost Sindikata)

Poslodavac može, samo uz prethodnu saglasnost Sindikata, donijeti rješenje o prestanku radnog odnosa državnom službeniku ili namješteniku kod kojeg postoji promijenjena radna sposobnost ili neposredna opasnost od nastanka invalidnosti.

VII - USLOVI ZA RAD SINDIKATA I ZAŠTITA SINDIKALNOG POVJERENIKA

Član 69.

(Obaveze poslodavca i Sindikata)

- (1) Poslodavac, svojim djelovanjem i aktivnostima, ne može ograničavati niti onemogućavati sindikalni rad, sindikalno organiziranje i pravo radnika da se učlani u Sindikat.
- (2) Sindikat djeluje u skladu sa Statutom Sindikata, koji mora biti usklađen sa zakonom.
- (3) Sindikat se obavezuje da će djelovati u skladu s ustavom, zakonom, ovim kolektivnim ugovorom i drugim propisima.
- (4) Sindikat je dužan da u roku od 15 dana obavijesti poslodavca o izboru ili imenovanju sindikalnog povjerenika iz člana 70. ovog kolektivnog ugovora
- (5) Sporazumom između poslodavca i povjerenika mogu se bliže urediti uvjeti vezani za efikasnije rješavanje postojećih problema.

Član 70.

(Sindikalni povjerenik)

Sindikalni povjerenik, u smislu Kolektivnog ugovora, smatra se predsjednik sindikata i predsjednici sindikalnih organizacija u organu državne službe.

Član 71.

(Obaveze poslodavca)

- (1) Poslodavac je dužan primiti i saslušati sindikalnog povjerenika kada on to zatraži ili po dogovoru, ali najkasnije u roku od 7 dana od dana podnošenja zahtjeva za prijem, kada se radi o pitanjima iz nadležnosti sindikata.
- (2) Poslodavac je dužan u pisanom obliku odgovoriti na svaki dopis sindikalnog povjerenika, odnosno predstavnika Sindikata, najkasnije u roku od 15 dana.



- (3) Poslodavac je dužan sindikalnom povjereniku učiniti dostupnim informacije koje se odnose na pitanja radno-pravnog statusa državnih službenika i namještenika.

Član 72.

(Prava Sindikata i sindikalnog povjerenika)

- (1) Sindikalni povjerenik ne smije biti spriječen ili ometan u obavljanju svoje dužnosti ako djeluje u skladu sa zakonom i ovim Kolektivnim ugovorom.
- (2) Poslodavac je dužan da za rad Sindikata kantonalnih državnih službenika i namještenika u organima državne službe Kantona Sarajevo osigura bez naknade, sljedeće uslove:
  - a) prostor za rad Sindikata;
  - b) prostor i opremu za rad i održavanje sastanaka Sindikata (fax, telefon, internet, kopir aparat, papir i dr.);
  - c) nesmetanu distribuciju novina, letaka, brošura, peticija i drugog informativnog materijala Sindikata, kao i oglašavanje sindikalnih aktivnosti na oglasnim pločama i drugim mjestima;
  - d) obračun sindikalne članarine i drugih obustava preko platne liste prilikom obračuna plaća i doznačavanje članarine na račun Sindikata, a na osnovu pisane izjave člana Sindikata;

Član 73.

(Sindikalni sastanak)

Članovi upravnog odbora i članovi sindikalnog odbora kod poslodavca imaju pravo održati sindikalni sastanak jednom u mjesec dana u radno vrijeme, vodeći računa da se sastanci organizuju u vrijeme i na način koji ne remeti rad poslodavca.

Član 74.

(Zaštita sindikalnog povjerenika)

- (1) Sindikalni povjerenik, zbog obavljanja sindikalne aktivnosti, ne može biti pozvan na odgovornost niti doveden u nepovoljniji položaj u odnosu na druge državne službenike i namještenike.
- (2) Sindikalnom povjereniku, za vrijeme obavljanja njegove dužnosti i šest mjeseci nakon prestanka obavljanja te dužnosti, poslodavac, bez prethodne saglasnosti federalnog ministarstva nadležnog za rad, ne može:
  - a) donijeti rješenje o prestanku radnog odnosa, ili
  - b) na drugi način ga staviti u nepovoljniji položaj u odnosu na radno mjesto prije nego što je imenovan na funkciju sindikalnog povjerenika.

### VIII - RJEŠAVANJE KOLEKTIVNIH RADNIH SPOROVA

Član 75.

(Mirovno vijeće)

- (1) Kolektivne radne sporove, koji se ne budu mogli riješiti pregovaranjem potpisnika ovog kolektivnog ugovora, rješava mirovno vijeće u postupku mirenja, u skladu sa Zakonom o radu.
- (2) Potpisnici ovog kolektivnog ugovora (u daljem tekstu: strane u sporu), prijedlog mirovnog vijeća mogu prihvatiti ili odbiti, o čemu su dužne da u roku od tri dana pismeno obavijeste Ministarstvo za rad socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i Vladu Kantona Sarajevo.
- (3) Ako strane u sporu prihvate prijedlog mirovnog vijeća, tada prijedlog ima pravnu snagu i djelovanje kao i ostali elementi ovog kolektivnog ugovora.
- (4) Strane u sporu moraju u roku od 24 sata dati prijedlog svog člana mirovnog vijeća i odmah se dogovoriti o izboru trećeg člana.
- (5) Ako se strane u sporu drugačije ne dogovore, mirovno vijeće treba svoj prijedlog donijeti najkasnije u roku od tri dana od dana imenovanja svih članova.

- (6) Treći član mirovnog vijeća imenuje se sa liste članova mirovnog vijeća koju donosi nadležno ministarstvo u Kantonu Sarajevo za oblast rada.

Član 76.

(Arbitraža)

- (1) Strane u sporu mogu se sporazumjeti da rješavanje kolektivnog radnog spora povjere arbitraži na način kako je to regulisano Zakonom o radu i ovim kolektivnim ugovorom.
- (2) Arbitražu u smislu stava 1. ovog člana provodi Arbitražno vijeće koje ima neparan broj članova, od kojih strane u sporu biraju isti broj arbitara, a jednog arbitra biraju sporazumno iz reda istaknutih, naučnih i stručnih ličnosti iz oblasti koja je predmet spora.
- (3) Svaki arbitar mora imati zamjenika.
- (4) Arbitražno vijeće prostom većinom bira predsjednika vijeća i njegovog zamjenika.
- (5) Rad arbitražnog vijeća je javan.
- (6) Arbitražno vijeće donosi Poslovnik o radu.

Član 77.

(Uslovi za rad Arbitražnog vijeća)

- (1) Troškovi postupka arbitraže (naknade za rad članova Arbitražnog vijeća), u visini koju zajednički dogovore strane u sporu i Arbitražno vijeće, isplaćuju se solidarno iz sredstava Sindikata i sredstava budžeta za članove i administrativno - tehničko osoblje, koji su aktivno učestvovali u radu ovog Arbitražnog vijeća.
- (2) Obavljanje administrativno-tehničkih poslova za Arbitražno vijeće obezbijedit će nadležno ministarstva rada.

Član 78.

(Pravna snaga odluke Arbitražnog vijeća)

Odluka Arbitražnog vijeća ima pravnu snagu i dejstvo ovog kolektivnog ugovora.

### IX - ŠTRAJK

Član 79.

(Neprovođenje štrajka)

Za vrijeme važenja ovog kolektivnog ugovora i njegove primjene, Sindikat neće organizovati štrajk radi pitanja koja su ovim kolektivnim ugovorom uređena i koja se provode.

Član 80.

(Pravo na štrajk)

- (1) U svrhu zaštite i ostvarenja prava koja se ne provode Sindikat ima pravo pozvati svoje članstvo i druge državne službenike i namještenike na štrajk.
- (2) Štrajk se organizira i provodi u skladu sa Zakonom o štrajku.

### X - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 81.

(Primjena Kolektivnog ugovora i rješavanje sporova)

- (1) Odredbe Kolektivnog ugovora primjenjuju se u organima državne službe Kantona Sarajevo.
- (2) Ovaj kolektivni ugovor je obavezujući za strane koje su ga potpisale, kao i za strane koje mu naknadno pristupe.
- (3) Za sporove u vezi sa primjenom ovog kolektivnog ugovora koji nisu riješeni arbitražom, nadležan je sud u Sarajevu.

Član 82.

(Tumačenje odredaba Kolektivnog ugovora)

- (1) Za tumačenje odredaba i praćenje primjene ovog kolektivnog ugovora, ugovorne strane će imenovati komisiju, koja je sastavljena od po dva predstavnika svake ugovorne strane i koja donosi Poslovnik o radu.
- (2) Komisija za tumačenje ovog ugovora obavlja sljedeće poslove:
  - a) daje tumačenje odredaba Kolektivnog ugovora;

- b) prati izvršavanje i izvještava obje strane o provedbi i kršenju Kolektivnog ugovora;
  - c) pokreće inicijativu za izmjene i dopune Kolektivnog ugovora.
- (3) Na zahtjev jedne od ugovornih strana, komisija iz stava (1) ovog člana, obavezna je dati tumačenje odredaba Kolektivnog ugovora u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva.
- (4) Naknadu za rad u komisiji članovima komisije obezbjeđuje svaka od ugovornih strana za svoje članove, u skladu sa propisima.
- (5) Tumačenja odredaba Kolektivnog ugovora od strane komisije imaju pravnu snagu i učinak Kolektivnog ugovora.

Član 83.

(Period važenja Kolektivnog ugovora)

- (1) Kolektivni ugovor zaključuje se na period od 12 mjeseci.
- (2) Ukoliko se ovaj kolektivni ugovor ne produži do njegovog isteka, primjenjivaće se 90 (devedeset) dana nakon isteka roka na koji je zaključen.

Član 84.

(Zaključeni Kolektivni ugovor)

- (1) Kolektivni ugovor smatra se zaključenim kad ga potpišu ovlašteni predstavnici ugovornih strana.
- (2) Primjena Kolektivnog ugovora obavezna je za strane koje su ga potpisale, kao i za strane koje mu naknadno pristupe.

Član 85.

(Izmjene, dopune i produženje Kolektivnog ugovora)

- (1) Inicijativu za izmjene i dopune, odnosno, produženje primjene Kolektivnog ugovora, mogu dati potpisnici ovog ugovora.
- (2) Strana kojoj je podnesena inicijativa iz stava (1) ovog člana mora se pismeno očitovati o istoj u roku od 45 dana od dana prijema inicijative.
- (3) Inicijativa za produženje primjene ovog ugovora ne može se podnijeti u posljednjih 30 dana roka važenja ovog kolektivnog ugovora.

Član 86.

(Ostvarivanje prava iz Kolektivnog ugovora)

Državni službenici i namještenici iz člana 81. ovog kolektivnog ugovora mogu pred nadležnim sudom zahtijevati zaštitu prava iz Kolektivnog ugovora.

Član 87.

(Rok za usklađivanje akata)

Nadležni organi, odnosno, rukovodioci organa državne službe dužni su uskladiti svoje akte koji se odnose na radne odnose, plaće i druge naknade sa odredbama ovog ugovora u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog kolektivnog ugovora.

Član 88.

(Objavljanje Kolektivnog ugovora)

- (1) Ovaj kolektivni ugovor objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo" u roku od osam dana od potpisivanja.
- (2) Troškove objavljivanja Kolektivnog ugovora snosi Vlada Kantona Sarajevo.

Član 89.

(Stupanje na snagu)

Ovaj kolektivni ugovor stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 02-34-29985/18  
13. augusta 2018. godine  
Sarajevo

Za Vladu Kantona Sarajevo  
Premijer Kantona Sarajevo  
**Adem Zolj**, s. r.

Broj SIN-051/18  
13. augusta 2018. godine  
Sarajevo

Za Samostalni sindikat  
kantonalnih državnih službenika  
i namještenika  
Predsjednik sindikata  
**Elvis Zornić**, s. r.

KRITERIJI ZA ISKAZIVANJE PRESTANKA POTREBE ZA  
DRŽAVNE SLUŽBENIKE NAMJEŠTENIKE U ORGANIMA  
DRŽAVNE SLUŽBE KANTONA SARAJEVO

1. STRUČNA SPREMA I DRUGE RADNE KARAKTERIS-  
TIKE

a) Stručna sprema

- visoka stručna sprema 30 bodova
- viša stručna sprema 25 bodova
- visokokvalificirani radnik 23 boda
- srednja stručna sprema 20 bodova
- kvalificirani radnik 18 bodova
- niža stručna sprema 15 bodova

b) Položeni stručni ispit za rad u državnim organima 5 bodova

c) Dodatno usavršavanje

- završen postdiplomski studij 10 bodova
- položen pravosudni ispit 10 bodova
- doktorat nauka 15 bodova
- drugi oblici usavršavanja (tečajji, stručna specijaliziranja i sl.) 5 bodova

d) Ocjena rukovodioca o radu radnika u posljednje dvije godine

- naročito uspješan/izuzetno uspješan 15 bodova
- uspješan 10 bodova
- zadovoljava 5 bodova

f) Dužina staža osiguranja

- preko 30 godina 30 bodova
- preko 25 godina 25 bodova
- preko 20 godina 20 bodova
- preko 15 godina 15 bodova
- preko 10 godina 10 bodova
- preko 5 godina 5 bodova
- učešće u ratu protiv agresije na BiH (za svaku godinu) 10 bodova

2. SOCIJALNE PRILIKE

- državni službenik i namještenik sa pet i više članova obitelji 20 bodova
- državni službenik i namještenik sa četiri člana obitelji 17 bodova
- državni službenik i namještenik sa tri člana obitelji 15 bodova
- državni službenik i namještenik sa dva člana obitelji 13 bodova
- državni službenik i namještenik sa jednim članom obitelji 10 bodova
- državni službenik i namještenik samac 5 bodova

3. ZDRAVSTVENO STANJE

vojni invalidi - prema procentu invalidnosti - bodova

- invalidi rada 10 bodova
- državni službenik i namještenik sa težim oboljenjem utvrđenim općim aktom 5 bodova

**Ministarstvo finansija**

Na osnovu člana 17. stav (1) Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 51/17 i 28/18), po zahtjevu Sarajevske filharmonije, Ministar finansija donosi slijedeću

**ODLUKU**

**O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU  
KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA  
BUDŽETSKOG KORISNIKA SARAJEVSKA  
FILHARMONIJA**

1. Odobrava se preraspodjela sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2018. godinu u iznosu 5.000,00 KM u razdjelu 22020002 Sarajevska filharmonija i to:

Raz.	Glava	Potr. jed.	Ekonom. kod	Sub-analitička	Funkcija	OPIS	Iznos
22	02	0002				SARAJEVSKA FILHARMONIJA	
						Sa ekonomskog koda (budžetska sredstva)	
22	02	0002	611211	MC4001	082F	Naknade troškova prevoza na posao i s posla	3.500,00
22	02	0002	821300		082F	Nabavka opreme	1.500,00
						Na ekonomski kod (budžetska sredstva)	
22	02	0002	611227	MC4003	082F	Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti	2.500,00
22	02	0002	613500		082F	Izdaci na usluge prevoza i goriva	1.500,00
22	02	0002	613700		082F	Izdaci za tekuće održavanje	1.000,00

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 08-14-26851/18  
31. jula 2018. godine  
Sarajevo

Ministar  
Prof. dr. **Jasmin Halebić**, s. r.

Na osnovu člana 17. stav (1) Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 51/17 i 28/18), po zahtjevu JU OŠ "Izet Šabić", Ministar finansija donosi slijedeću

**ODLUKU**

**O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU  
KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA  
BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ "IZET ŠABIĆ"**

1. Odobrava se preraspodjela sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2018. godinu u iznosu 6.000,00 KM u razdjelu 21020042 JU OŠ "Izet Šabić" i to:

Raz.	Glava	Potr. jed.	Ekonom. kod	Sub-analitička	Funkcija	OPIS	Iznos
21	02	0042				OŠ "IZET ŠABIĆ" VOGOŠĆA	
						Sa ekonomskog koda (budžetska sredstva)	
21	02	0042	613200		091F	Izdaci za energiju	6.000,00
						Na ekonomski kod (budžetska sredstva)	
21	02	0042	821600		091F	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	6.000,00

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 08-14-26757/18  
31. jula 2018. godine  
Sarajevo

Ministar  
Prof. dr. **Jasmin Halebić**, s. r.

Na osnovu člana 17. stav (1) Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 51/17 i 28/18), po zahtjevu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo, Ministar finansija donosi slijedeću

**ODLUKU**

**O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU  
KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA  
BUDŽETSKOG KORISNIKA PRAVOBRANILAŠTVO  
KANTONA SARAJEVO**

1. Odobrava se preraspodjela sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2018. godinu u iznosu 13.200,00 KM u razdjelu 12050001 Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo i to:

Raz.	Glava	Potr. jed.	Ekonom. kod	Sub-analitička	Funkcija	OPIS	Iznos
12	05	0001				PRAVOBRANILAŠTVO KANTONA SARAJEVO	
						Sa ekonomskog koda (budžetska sredstva)	
12	05	0001	611225	CE4004	033F	Opremine zbog odlaska u penziju	13.200,00
						Na ekonomski kod (budžetska sredstva)	
12	05	0001	611227	CE4003	033F	Naknade u slučaju smrti i teže invalidnosti	6.500,00
12	05	0001	613400		033F	Nabavka materijala	450,00
12	05	0001	613600		033F	Unajmljivanje imovine i opreme	250,00
12	05	0001	613700		033F	Izdaci za tekuće održavanje	6.000,00

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 08-14-26991/18  
31. jula 2018. godine  
Sarajevo

Ministar  
Prof. dr. **Jasmin Halebić**, s. r.

Na osnovu člana 17. stav (1) Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 51/17 i 28/18), po zahtjevu Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture, Ministar finansija donosi slijedeću

**ODLUKU**

**O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU  
KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA  
BUDŽETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO  
KOMUNALNE PRIVREDE I INFRASTRUKTURE**

1. Odobrava se preraspodjela sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2018. godinu u iznosu 110.000,00 KM u razdjelu 34010001 Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture i to:

Raz.	Glava	Potr. jed.	Ekonom. kod	Sub-analitička	Funkcija	OPIS	Iznos
34	01	0001				MINISTARSTVO KOMUNALNE PRIVREDE I INFRASTRUKTURE KANTONA SARAJEVO	
						Sa ekonomskog koda (budžetska sredstva)	
34	01	0001	614000	WAD002	041F	Izdaci za nabavu električne energije za javnu rasvjetu na području Kantona Sarajevo	110.000,00
						Na ekonomski kod (budžetska sredstva)	
34	01	0001	614000	WAL001	051F	Novčane kame po Rješenju Konkursnog vjeka BiH	110.000,00

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 08-14-27078/18  
31. jula 2018. godine  
Sarajevo

Ministar  
Prof. dr. **Jasmin Halebić**, s. r.

Na osnovu člana 17. stav (1) Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 51/17 i 28/18), po zahtjevu Direkcije za puteve, Ministar finansija donosi slijedeću

**ODLUKU**

**O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU  
KANTONA SARAJEVO ZA 2017. GODINU ZA  
BUDŽETSKOG KORISNIKA DIREKCIJA ZA PUTEVE**

1. Odobrava se preraspodjela sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2017. godinu u iznosu 2.581.088,00 KM u razdjelu 14020001 Direkcija za puteve i to:

Raz.	Glava	Prir. jed.	Ekonom. kod	Sub-ekonom. kod	Projekcija	OPIS	Iznos
14	02	0001				MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA KANTONA SARAJEVO - DIREKCIJA ZA PUTEVE - SAMOSTALNA SREDSTVA	
						Sa ekonomskog koda (prijemna sredstva)	
14	02	0001	411700	180102	041F	Lisno održavanje puteva, Razgraničjeva 400.000	300.000,00
14	02	0001	413000	180107	041F	Razgraničjeva 300.000	200.000,00
14	02	0001	821100	180101	041F	Popravljanje i održavanje prirodnih odboja	300.000,00
14	02	0001	821300	180101	041F	Održavanje i popravak saobraćajne opreme na putevima	50.000,00
14	02	0001	821300	180101	041F	Održavanje i popravak saobraćajne opreme na putevima	50.000,00
14	02	0001	821300	180101	041F	Održavanje i popravak saobraćajne opreme na putevima	300.000,00
14	02	0001	821300	180101	041F	Rekonstrukcija i investiciono održavanje puteva, Razgraničjeva 4.225.740	1.047.740,00
14	02	0001	821400	180104	041F	Rekonstrukcija i investiciono održavanje puteva, Razgraničjeva 888.242 KM	368.342,00
						Na ekonomski kod (prijemna sredstva)	
14	02	0001	825000	080102	041F	Investiciono održavanje puteva	2.581.088,00

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 08-14-28581/18  
31. jula 2018. godine

Ministar  
Prof. dr. **Jasmin Halebić**, s. r.

Na osnovu člana 17. stav (1) Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 51/17 i 28/18), po zahtjevu Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministar finansija donosi slijedeću

**ODLUKU**

**O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU  
KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA  
BUDŽETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO ZA RAD,  
SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I  
IZBJEGLICE**

1. Odobrava se preraspodjela sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2017. godinu u iznosu 31.000,00 KM u razdjelu 23010001 Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i to:

Raz.	Glava	Prir. jed.	Ekonom. kod	Sub-ekonom. kod	Projekcija	OPIS	Iznos
23	01	0001				MINISTARSTVO ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE KANTONA SARAJEVO	
						Sa ekonomskog koda (budžetska sredstva)	
23	01	0001	412227	NA0101	017F	Održavanje objekata u prirodi	1.000,00
23	01	0001	414250	NA0101	017F	Tržišni i obradiva površine za iznajmljivanje	20.000,00
23	01	0001	414250	NA0101	017F	Tržišni i obradiva površine za iznajmljivanje	4.000,00
						Na ekonomski kod (budžetska sredstva)	
23	01	0001	617000	NA0101	017F	Ugovorne i druge posebne usluge	10.000,00
23	01	0001	614200	NA0101	017F	Usluge objekata O-9, O-10, O-11, O-12, O-13, O-14, O-15, O-16, O-17, O-18, O-19, O-20, O-21, O-22, O-23, O-24, O-25, O-26, O-27, O-28, O-29, O-30, O-31, O-32, O-33, O-34, O-35, O-36, O-37, O-38, O-39, O-40, O-41, O-42, O-43, O-44, O-45, O-46, O-47, O-48, O-49, O-50, O-51, O-52, O-53, O-54, O-55, O-56, O-57, O-58, O-59, O-60, O-61, O-62, O-63, O-64, O-65, O-66, O-67, O-68, O-69, O-70, O-71, O-72, O-73, O-74, O-75, O-76, O-77, O-78, O-79, O-80, O-81, O-82, O-83, O-84, O-85, O-86, O-87, O-88, O-89, O-90, O-91, O-92, O-93, O-94, O-95, O-96, O-97, O-98, O-99, O-100	19.000,00
23	02	0001	412300	NA0101	017F	Ugovorne i druge posebne usluge	2.000,00

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 08-14-28912/18  
31. jula 2018. godine

Ministar  
Prof. dr. **Jasmin Halebić**, s. r.

Na osnovu člana 17. stav (1) Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 51/17 i 28/18), po zahtjevu JU OŠ "Mula Mustafa Bašeskija", Ministar finansija donosi slijedeću

**ODLUKU**

**O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU  
KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA  
BUDŽETSKOG KORISNIKA JU OŠ  
"MULA MUSTAFA BAŠESKIJA"**

1. Odobrava se preraspodjela sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2018. godinu u iznosu 3.000,00 KM u razdjelu 21020058 JU OŠ "Mula Mustafa Bašeskija" i to:

Raz.	Glava	Prir. jed.	Ekonom. kod	Sub-ekonom. kod	Projekcija	OPIS	Iznos
21	02	0058				OŠ "MULA MUSTAFA BAŠESKIJA" STARI GRAD	
						Sa ekonomskog koda (masti prihodi)	
21	02	0058	613700		091F	Isdaci za tekuće održavanje	2.000,00
21	02	0058	613900		091F	Ugovorne i druge posebne usluge	1.000,00
						Na ekonomski kod (masti prihodi)	
21	02	0058	821600		091F	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	3.000,00

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 08-14-28397/18  
31. jula 2018. godine

Ministar  
Prof. dr. **Jasmin Halebić**, s. r.

Na osnovu člana 17. stav (1) Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 51/17 i 28/18), po zahtjevu Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, Ministar finansija donosi slijedeću

**ODLUKU**

**O PRERASPODJELI SREDSTAVA U BUDŽETU  
KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU ZA  
BUDŽETSKOG KORISNIKA MINISTARSTVO  
SAOBRAĆAJA KANTONA SARAJEVO**

1. Odobrava se preraspodjela sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2018. godinu u iznosu 3.000.000,00 KM u razdjelu 14010001 Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo i to:

Raz.	Glava	Prir. jed.	Ekonom. kod	Sub-ekonom. kod	Projekcija	OPIS	Iznos
14	01	0001				MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA KANTONA SARAJEVO	
						Sa ekonomskog koda (budžetska sredstva)	
14	01	0001	615400	EA0001	045F	Iznajmljivanje nekretnih objekata za komercijalnu namenu i uvođenje ITS, Razgraničjeva 1.500.000	3.000.000,00
						Na ekonomski kod (budžetska sredstva)	
14	01	0001	614100	EAL001	045F	Trasferirani općinski - investiciono održavanje saobraćajne infrastrukture, Razgraničjeva 100.000 KM	100.000,00
14	01	0001	614400	EA0001	017F	Za pokrivenje dijela gubitaka KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo	2.500.000,00
14	01	0001	615400	FAU001	045F	Iznajmljivanje javne površine vozila na komercijalnoj proizvodnji	400.000,00

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 08-14-27856/18  
31. jula 2018. godine

Ministar  
Prof. dr. **Jasmin Halebić**, s. r.



- Pod r.b. 2.1.1.1. K-to 613941- JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo umjesto "62.863.500", treba da stoji "63.672.711"
  - Pod r.b. 2.4.1., K-to 613944 - gotovi lijekovi umjesto "59.400.000", treba da stoji "58.590.789"
2. Saglasno navedenim izmjenama vrše se izmjene i u objavljenom dijelu teksta u članu 5. u dijelu koji se odnosi na JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, kao i u obrazloženju datog teksta u dijelu koji se odnosi na primarnu zdravstvenu zaštitu, kao i u obrazloženju za lijekove.
3. Ovu ispravku objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
- Broj 01-05-26146-1/18  
20. augusta 2018. godine  
Sarajevo
- Po ovlaštenju sekretar  
**Almira Kulovac Šetkić**

---

## SADRŽAJ

**KANTON SARAJEVO****Vlada Kantona Sarajevo**

1. Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo

**Ministarstvo finansija**

1. Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2018. godinu za budžetskog korisnika Sarajevska filharmonija
2. Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2018. godinu za budžetskog korisnika JU OŠ "Izet Šabić"
3. Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2018. godinu za budžetskog korisnika Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo
4. Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2018. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
5. Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2017. godinu za budžetskog korisnika Direkcija za puteve
6. Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2018. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
7. Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2018. godinu za budžetskog korisnika JU OŠ "Mula Mustafa Bašeskija"

8. Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za 2018. godinu za budžetskog korisnika Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo 12

**OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO****Općinsko vijeće**

1. Zaključak broj 02-49-291/18 13

**FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU**

- 11 1. Saopćenje o prosječnoj isplaćenju mjesečnoj neto plaći zaposlenih u Kantonu Sarajevo za juni 2018. godine (bosanski jezik) 13
- 11 Priopćenje o prosječnoj isplaćenju mjesečnoj neto plaći uposlenih u Kantonu Sarajevo za lipanj 2018. godine (hrvatski jezik) 13
- 11 Саопштење о просјечној исплаћеној мјесечној нето плати запослених у Кантону Сарајево за јуни 2018. године (српски језик) 13

**ISPRAVKE****SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO**

- 11 1. Ispravka Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2018. godinu i na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2018. godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 28/18) 13




# ZAKON

## O OSNOVAMA SIGURNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

(Neslužbeni prečišćeni tekst)



Sarajevo, 2017.



Mato Tadić

**PRIVREDNO  
PRAVO** PREMA PROGRAMU  
PRAVOSUDNOG ISPITA  
(treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje)

Sarajevo, 2016.

"Službene novine Kantona Sarajevo" - Izdaje Kanton Sarajevo - Redakcija i administracija: JP Novinsko-izdavačka organizacija Službeni list BiH - Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 39/III - Poštanski fah 3 - Direktor i odgovorni urednik: Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 722-030 - Direktor: 722-061 - Pretplata: 722-054, faks: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, 722-050, faks: 722-074 - Služba za pravne i opšte poslove: 722-051 - Računovodstvo: 722-044, 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvrđuje polugodišnje, a uplata se vrši UNAPRIJED u korist računa: UNICREDIT BANK DD 338 320 22000052 11 - VAKUFСКА BANKA d.d. Sarajevo 160 200 00005746 51 - HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Banja Luka filijala Brčko 552-000-0000017-12 - RAIFFEISEN BANK d.d. BiH Sarajevo 161-000- 00071700-57 - Štampa: Unioninvestplastika d.d. Sarajevo - Za štampariju: Jasmin Muminović - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska lista.  
Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I 2168/97 od 10. 07. 1997. godine. - Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj 01071019. - PDV broj 200226120002. Pretplata za II polugodište 2018. za "Službene novine Kantona Sarajevo" iznosi 80,00 KM.  
Web izdanje: <http://www.sluzbenilist.ba> - godišnja pretplata 240,00 KM po korisniku.